



# САҢГА ОЛЖ

№ 32 (12011) • Атырдыах ыйын 15 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу  
нүөмэргэ

## Анал байыаннай дьайыы

Морской пехотинец  
судаарыстыбаннай  
наҕарааданы тутта/2

## Кэпсиэхпин баҕарабын

Сыралаах, бэриниилээх үлэ —  
түмүгэ суох хаалбат/4

## Маарыкчаан ыччаттара

Кэскиллээх композитор —  
Никифор Яковлев/5

# Соҕуруу нэһиликтэр алаастарыгар сырыттыбыт

**Командировка.** Улуус салалтата оттоонун хаамыытын  
билистэ/3



Хайахсыкка Василий Борисов алааһыгар. /ЕЛЕНА МАКАРИНОВА ТУРФМИТЭ

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

Атырдыах ыйын 15 күнэ БЭЭТИНСЭ	Атырдыах ыйын 16 күнэ СУБУОТА	Атырдыах ыйын 17 күнэ БАСКЫҤАНЫНА	Атырдыах ыйын 18 күнэ БЭНИДИЭННЫК	Атырдыах ыйын 19 күнэ ОПТУОРУННЬУК	Атырдыах ыйын 20 күнэ СЭРЭДЭ	Атырдыах ыйын 21 күнэ ЧЭППИЭР
18° 7°	18° 8°	15° 8°	17° 8°	18° 9°	19° 9°	19° 9°

### ТЭТИК

#### Суһал сулууспа массыыната саахалланна

Атырдыах ыйын 7 күнүгэр киэһэ 18 чаас 40 мүнүүтэҕэ Мырыла уонна Даайа Амматын икки ардыларыгар суол саахала тахсыбытын туһунан Чурапчы улуунун дьуһурунай чааһыгар суһал иһитиннэри кирибит.

Бу туһунан Чурапчытаағы ГИБДД пресс-сулууспата суруйар. Мырыла бөһүөлөгүттэн ыарахан туруктаах ыарыһаҕы илдэ испит суһал сулууспа суоппара, түргэн оскуораһынан айаннаан иһэн уруулун сатаан туппакка массыынатын түнгүрбит.

П.Н. Сокольников аатынан Чурапчытаағы Киин балыһаҕа саахал түмүгэр үс киһи араас истиэпэннээх эчэйиилэри ылан кирирдэ. Мэдиссиинэ бэрэбиэркэтин түмүгүнэн, суоппар итирик туруктаах сылдыбыта быһаарылынна. Кинини утары административнай матырыяаллар онгоһулуннулар. Суол быһылаана тахсыбыт чачытынан бэрэбиэркэ ытыллар.

#### Чурапчы улуунугар 60-тан тахса бэйдэ сылдыр ыты туттулар

2025 сыл сабаланыаҕыттан Саха сириг территориятыгар 2300-кэ бэйдэ ылдыр ыты туттулар. Итини таһынан пууннарга эбии 100-кэ ыты олохтоохтор бэйэлэрэ аҕаллылар диэн Саха сириг бэтэринэрийэҕэ Управлениета иһитиннэрэр.

Тохсунньу ыйыттан сабалаан СӨ КоАП 5.4 ыстатыйатыгар олобуран, дьыэтээҕи кыылы көрүүгэ-харайыыга көрүллүбүт быраабылалары кэспит хаһаайыттарга 452 боротукул толоруллан, уопсайа холбоон 607 тыһыынча 500 солкуобайга ыстарааптаннылар, оттон РФ КоАП 8.52 ыст. 3 чааһыгар олобуран (атын киһи доруобуйатыгар хоромньуну онгоруу иһин) — 74 боротукул толоруллан 690 тыһыынча солкуобайга ыстарааптаннылар.

Санатан эттэххэ, дьыэтээҕи кыылы көрүү-харайыы быраабылаларын тутустат буолууга, СӨ Бырабытыалыстыбатын 237 нүөмэрдээх уурааҕар олобуран, СӨ КоАП 5.4 ыстатыйатыгар сөп түбэһиннэрэн административнай эппиэккэ тардыллыахтарын сөп.

#### Оттоонунга уонна оттук сезонугар оперштаб мунньахтаата

Бу нэдиэлэҕэ улууспут аҕа баһылыга Степан Саргыдаев нэһилиэк баһылыктарын кытта оттук сезонугар бэлэмнэниигэ уонна оттоонунга мунньах ыпта.

Баһылыктар үгүс ыйытыыны ОДьКХ ГУТ салайааччытыгар Георгий Александровка биэрэн, чопчу хоруйдары иһиттилэр.

Оттоонунга кирирдэххэ, сыл тахсар оппунун миэстэтигэн ыларга сорук турар. Баһылыктар дьон-сэргэ настырыанньата куһаҕана суобун, күн туран биэриэн наадатын этэллэрин бэлитээтилэр. Үгүс сирдэр ууга былдьанан, күчүмэҕэйдэри үөскэтэллэр. Онон бу нэдиэлэҕэ улуус баһылыга Степан Саргыдаев, тыа хаһаайыстыбатын исписэлиистэрин кытары хоту уонна соҕуруу нэһиликтэргэ тахсан, ходуһаларга сылдыахтара, балаһыанньаны көрүөхтэрэ. Ону тэнгэ хочуолунайдар уонна социальнай эбийиэктэр кыстыкка төһө бэлэмнээхтэрин билсэхтэрэ.

## Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

Оттооһун  
боппуруостарыгар  
мунньах буолла

Атырдык ыйын 5 күнүгэр Ил Дархан оттооһун боппуруостарыгар мунньах ытта. Манна улуустар баһылыктара үлэ хааһытын отчуоттаатылар. «Оттооһун быһаарыылаах түһүмүсүр каллибит. Үлэ тэтимэ сорох улуустарга намыһах. Бүгүн туох баар күүһү окко былааны толорууга түмүөххэ наада. Маны тэнэ от хаачыстыбатыгар улахан болжомтону ууруохха», – диэтэ Айсен Николаев.

Өрөспүүбүлүкэ окко быһылгы былаана – 434 тыһыынча туоннаттан тахса. Маны сэргэ 24 тыһыынча туонна кэринэ сиилэс, 13 тыһыынча туоннаттан тахса сенаж бэлэмнэниэхтээх. Атырдык ыйын 5 күнүгэр Саха сирин үрдүнэн 118, 4 тыһыынча туонна от отгонно, ол эбэтэр былаан 27%.

Халаан уутуттан эмсэбэлээбит Өймөкөөн уонна Муома улуустарыгар тыа хаһаайыстыбатын министриэстибэтин салаатынан көмө оҥоһуллуоҕа, ол иһигэр оттуур ходоһаттан ууну хорууга эмиз. Тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар 15 улууска сүөһү аһылыгын бэлэмнээһингэ муниципальнай бырагыраамаларын толорууга 100 мөл. солкуобай сууммалаах субсидия ытытылынна.

"Азия оҕолоро"  
кэмистиэтин кытта  
көрсүһүү ытытылынна

Атырдык ыйын 6 күнүгэр Ил Дархан «Азия оҕолоро» норуоттар икки ардыларынааҕы кэмистиэт бырабыланын кытта көрүстэ. Делегация састаабыгар кэмистиэт бэрэсидьиэнэ Владимир Максимов, вице-бэрэсидьиэнэр Шерзод Асатуллаев, Родион Плигунин, генеральной сэжэрэтээр Виссам Тркмани уонна кини солбуйааччыта Сардаана Жендринская киирдилэр.

Айсен Николаев бырабыланын чилиэннэригэр «Азия оҕолоро» норуоттар икки ардыларынааҕы бырайыгы сайыннарыыга үлэлэрин иһин махталын биллэрдэ.

Маны сэргэ Ил Дархан бырабыланын чилиэннэрин кытта 2027 сылга ытытылыахтаах «Азия оҕолоро» III кыһынны оонньуулар уонна 2028 сылга буолуохтаах IX «Азия оҕолоро» оонньуулар ыйытылары дүүллэстэ.

Үөрэх дьылыгар  
бэлэмнэнии үлэтэ барар

Өрөспүүбүлүкэ үөрэххэ уонна наукаҕа министриэ Нюргуна Соколова Айсен Николаевка үөрэх санга дьылыгар бэлэмнэнии туһунан отчуоттаата. Ол курдук, улуустарга үөрэх кыһаларын өрөмүөннээһин үлэтэ түмүктэнэн эрэр. Атырдык ыйын 25 күнүгэр диэри эбийиэктэр бары бэлэм буолуохтаахтар.

«Биир ньыгыл Арасыйыа» баартыа үөрэх кыһаларыгар хапытаалынай өрөмүөнү ытытыга туһуланар бырайыгар улахан болжомто ууруллар. Манна киирбит эбийиэктэргэ үлэ 75 бырыһыанын балаһан ыйын 1 күнүгэр диэри оҕорорго былаанныллар.

Айсен Николаев үөрэх хаачыстыбатын үрдэтигэ үлэни салгыы ытарга уонна үөрэх санга дьылыгар эбийиэктэри бэлэмнээһини түргэтэргэ эттэ.

Ил Дархан буйуттары  
кытта көрүстэ

Ил Дархан анал байыаннай дьайыы зонатыгар дойдуларын көмүскүү сылдьар уолаттары кытта көрүстэ. Айсен Николаев буйуттарга өссө биер партия тиэһиньикэни, тэрили, ол иһигэр «Сокол» квадротиклары, «Тимир Ат» электрическэй матасыйкылары, пилота суох көтөр ааллары, Саха сиригэр оҥоһуллубут радиоэлектроннай киирсингэ наадалаах прибордары тиэртэ, итиэннэ судаарыстыбаннай уонна биздэмэстэбэннэй наҕараадалары туттаран үөртэ.

Уолаттар Ил Дарханга бэйэлэрин көрдөһүүлэрин уонна өссө туох наадатын туһунан эттилэр. Кинилэр сэхэргэһини быһыгар Арчы дьийэтин туппуттарын туһунан кэпсэтилэр.

СӨ Ил Дархан уонна  
Бырабылалыстыбатын пресс-сулуспата.

Морской пехотинец  
судаарыстыбаннай  
наҕарааданы тутта

**Анал байыаннай дьайыы.** Чурапчыттан морской пехотинец Виталий Матвеев «Хорсунун иһин» судаарыстыбаннай наҕарааданы тутта

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Хас эмэ ыйдаах уһун, уһунуқтаах үөрүйэхтэри ааһан, рядовой Виталий Матвеев магнай, Арасыйыа уонна ДНР Дьоруойа Дмитрий Егоров-Сунтаар сулуспалаабыт, номоххо киирбит Чуумпу акыйааннааҕы флот 155-с туспа гвардейскай биригээдэтин устуурмалыыр чааһыгар түбэспитэ.

Манна сахалар үһүөлэр этэ: Ньурбаттан, Хагаластан уонна Чурапчыттан кини баара. Эдэркээн байыас хара магнайгыттан мунан-тэнэн хаалбакка, харса суобун киллэрэн, араас дуоһунастарга бэйэтин үчүгэй эрэ өттүтэн көрдөрбүтэ. Инники кирбингэ хаста эмэтэ киирэн, өлүү айаһын элбэхтэ өнгөйөн Угледар, Новомихайловка аннынан уоттаах кыргыһыларга киирэн бэрт эрэйинэн тыннаах ордон «Эр санаа» уордьанынан, «Уһулччу көрдөрүүтүн иһин», «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээллэрин наҕараадаламмыта.

Биир сыл аннараа өттүгэр, атаҕар иккис бааһырыгытын ылан, Ростов-на-Дону байыаннай госпиталыгар ый кэринэ эмтэнэн, онтон өссө биир ый реабилитацияны ааһан төттөрү сэриилэспит чааһыгар төннүбүтэ. Оно тийээтин кытары, хата кини дьолугар, Благовещенскай куорат баар Сэбиэскэй Сойуус маршала Константин Рокоссовскай аатынан Жуков уордьаннаах Илин Уһуктааҕы үрдүкү уопсай войскалары хамаандалыыр училищеҕа үөрэххэ ба-



рарга этии киирэр. Виталий Александрович биер даһаны мүнүүтэ толкуйдуу барбакка тутта себүлэһэн, быллырын сайын ити училище морской пехотатын курсанынан буолбута. Бу аатырбыт училищени бэйэлэрин кэмнэригэр, анал байыаннай дьайыы кэмигэр үгүс хорсун быһыыны көрдөрбүт РФ Дьоруойдара «Черная Мамба» устуурмалыыр этэрэтин хамандыра, гвардия майора Игорь Юргин уонна 252-с мотострелковой полк хамандыра, гвардия майора Николай Соболев ситиһилээхтик үөрэнэн бүтэрбиттэрэ.

Гвардия ефрейтора Виталий Матвеев, бу саас төрөөбүт Чурапчытын улуһугар кэлэ сылдьан, интэринээт-оскуола, Чурапчы орто оскуолаларын итиэннэ Хатылы нэһилиэгин үөрэнээччилэрин кытары көрсүһөн барбыта, үөрэнэр кыһа-

тын туһунан билиһиннэрибитэ.

Оттон бүгүн, Виталий Александрович, бэриниилээх сулуспатын итиэннэ кыргыһы хонуутугар бэйэтин харыстаммакка бойобуой соруудахтары толорбутун иһин Дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин илии баттааһыннаах «Хорсунун иһин» мэтээлинэн наҕараадаланна.

Чурапчы хорсун уола инники оловун бүтүннүү байыаннай дьыаланы кытары сибээстиир бигэ санаалаах. Аны үс сылынан этэнгэ үөрэбин бүтэрдэбинэ Виталий Александрович Матвеев лейтенант званиетын ылан, взвод хамандырынан ананан туһааннаах байыаннай чааһыгар салгыы сулуспалыа турдаҕа. Итини таһынан гвардия ефрейтора быйыл «успуорт мастарын нуорматын толорбут киһи» диэн баҕа санаалаах.



Уөрэх кэмигэр.



В.Матвеев Чурапчы үөрэнээччилэрин кытта.

# Собуруу нэһиликтэр алаастарыгар сырыттыбыт

**Командировка.** Улуус салалтата оттооһун хаамыытын билистэ

Елена МАКАРИНСКАЯ

Атырдыах ыйын ортото буолла, ынах-сүөһү иитээччилэр билингитэ бука бары оттуу сылдыбаллар. Быйыл угут ардах түһэн, отчуттарга күчүмэбэйдэри үөскэттэ, үгүс үүнүүлээх сирдэр ууга былдьаннылар.

Улуус салалтата онтон туора турбакка, күннэтэ отчуттары, нэһилиэк баһылыктарын уонна исписэлиистэри кытта билсэ олороллор. Миэстэтигэр тахсан көрөн-истэн, отчуттары кытта сирэй көрсөн кэпсэтэллэр.

Атырдыах ыйын 13 күнүгэр улуус баһылыга Степан Саргыдаев тиэхиньикэ кыайан тийибэт сирдэригэр Мэлдэ-эхсинэн, Хайахсытынан ходу-халарга квадроциклынан сырытта. 6-7 чаас айаннаах сиргэ квадроциклынан сатаан айанныа суохпун диэн, улуустаагы тыа хаһаайыстыбатын салалтатын начаалынньыга Анжелика Неустроеваны кытта тиэхиньикэ тийэр сиригэр Хайахсыкка, Хоптовоҕо уонна Одьулуунга сылдыбытым.

## ХАЙАХСЫККА

Хайахсыкка биһигини тыа хаһаайыстыбатын исписэлиинэ Ольга Федотова көрүстэ. Нэһилиэк окко 1708 т былааннаах. Билингити туругунан былааны 40% толордулар. Кыстыкка 600-чэ ынах-сүөһү уонна 400-500 сылгы киириэхтээх.

Ольга Дьэбириинһэп Арыылааҕа диэн сиргэ илдьэн, Василий Борисов алааһыгар сырытыннарда. Манна Василий Мишкиннэри кытта кыттыһан оттуу сылдыар. Василий: "Оттообушпун ыйтан орто, ардахха былдьата-былдьата син оттуубут, сыл тахсар оппун булунабын. 25 туоннанан сылы тахсабын. 24 төбөлөөхпүн, ол иһигэр 8 ынар ынахтаахпын. Бу сир таһынан өссө биэр 26 гаалаах сирдээхпин. Бу алаас кураан дьылларга маннайгынан куураар-хатар сир, быйыл ардахтаахха былдьаһык буолла, сирдэ бэрис дириллэр", - диэн санаатын үллэстэр.

Алаас биэр өттүгэр баһынай хаһаайыстыбалаах Егор Петров оттуу сылдыар. 20-чэ төбөнү кыстатар, 25 сылгылаах. Уопсайа 400-чэ ролонунан сылы тахсар. «Биһиги сүрүн кыһалҕабыт диэн оттуур сир буолар. Бэйэм сирбиттэн 4 эрэ оту ылым, наар дьон сирин оттуубут, онно эмиэ босхо оттообоккун буоллаҕа. Онон сир сааһыланын наада диэн этэбин. Быйыл үүшпүт харчы-

тын эрдэ биэрбэккэ, эрэйи көрүстүбүт, тиэхиньикэлэрбит алдьаналлар. Тиэхиньикэни сангардарга эмиэ уолдыаста", - диэн этэр.

Отчуттар түгэнинэн туһанан, салалтаҕа Хадаар-Хайахсыт суолун онгорору туруорсалларын илдьиттээтилэр. Олохтоохтор утары үбүлээһингэ харчы хомуйбуттар, кыттыһан онгорорго бэлэммит дириллэр.

От хаачыстыбата мөлтөх. Онон бу курдук үрэх кытыларынан, дьонтон уларсан оттуу сатыыбыт. Маны таһынан Майаҕа эмиэ оттуу сылдыабыт. Үүт харчыта эрдэ кэлбэккэ, сэлээркэ, сапчаас ыларбытыгар кирэдьииккэ киирэн ыллыбыт. Төһө да уустуктары көрүстөрбит, оппун миэстэтигэр буолуохпут", - диэтэ.



«Комплекс» баһынай хаһаайыстыба. ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУҒУРИИТЭ



Ли́ра Винокурова хаһаайыстыбата. ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУҒУРИИТЭ



Одьулуун баһынагыгар. ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУҒУРИИТЭ



Хоптовоҕор. ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУҒУРИИТЭ



Егор Петровтуун. ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУҒУРИИТЭ

## ХОПТОВОҕО

Хоптовоҕо биһигини тыа хаһаайыстыбатын исписэлиинэ Ольга Решетникова көрүстэ. Мэлдэҕи эңгэр бэтэрээ сирдэргэ сырытыннарда, агроосуола сайынгы лааһырын көрдөрдө. Бу нэһилиэк окко 3500 т былааннаах, анара туолан турар. Ольга Мэлдэҕи баһаар буолбут сирдэригэр тыа уута киирэн, ардах түһэн, ходуһалар ууга сыталлар диэн эттэ.

Ли́ра Винокурова хаһаайыстыбата оттуу сылдыарыгар түбэһэн, интервью ылым: "Билингин 40-тан тахса төбөлөөхпүн, 20 ынар ынахтаахпын. 100-тэн тахса туоннанан сылы тахсабыт. Икки сирбит ууга сытар, онтон сатаан ылбатыбыт. Алаастарытын ардахха былдьатыбыт.

## ОДЬУЛУУННА

Бу нэһилиэккэ баһылык Людмила Ефремова уонна тыа хаһаайыстыбатын исписэлиинэ Дмитрий Аржаков көрүстүлэр. Одьулууннар окко 3113 т былааннаахтар, 40%-на туолбут.

Нэһилиэк улахан хаһаайыстыбатын "Комплекс" үлэтин-хамнаһын кытта билистибит. Бастатан, агроном Владимир Кардашевскай 30 гаалаах ыһытын көрдөрдө. Манна "Енисей" подсолнух, "Вика" эбиэс булкадаһына, горох үүммүт. Сиилэни хас да сиргэ ыспыттар. Манан Атыыр баһынаҕа 100 гаа туорахтаах бурдук буһан сиппит.

Салайааччы Иван Парфенов сангардыллан онгоһула турар ныйрэй хотонун көрдөрдө. Үлэһиттэр күүскэ турунан үлэли сылдыбаллар. Салалтаттан көмө

көрүллэрин туруорустулар. Салгы отчуттарга тийдибит. Үлэ күөстүү оргуйар. Элбэх тиэхиньикэ, үлэһит илии үгүс улахан ролоннары бэлэмнээбиттэр. Окко былааннара - 700 т.

"Ардах мэхэйдээн, бастаан бытаан этибит. Билингин күн-дьыл туран, былаамытын толороору, үөрэ-көтө сылдыабыт, өссө 10-ча күн туран биэрдэр диибит. Сүөһү эбии аһылыгын былаанын эмиэ толоруохпут диэн эрэллээхпит.

Арочнай хотоммут үп-харчы суох буолан онгоһуллубакка

турар, көтүрэн бэлэмнээбиппит, эһиилгигэ үп көрүллэрэ буоллар, үчүгэй хотоннонон, 350 сүөһүнү этэнгэ кыстатыахпыт этэ. Үчүгэй күннэри баттаһа кытаатан оттообун, былаамытын толоруобун", - диэн Иван Парфенов санаатын үллэһиннэ.

Түмүктээн эттэххэ, сылдыбыт отчуттарбыт төһө да сирдэрэ ууга былдьаннар, санаалара бөбөх, миэстэтигэр оту булабыт диэн этэллэр. Оҕо, дьахтар диэн арахсыбакка, бүтүүн бары күүһү окко уура сылдыаллара кинини астыннарар. Түбүктээх үлэ - түмүктээх!

# Сыраллаах, бэриниилээх үлэ – түмүгэ суох хаалбат

**Кэпсиэхпин баҕарабын.** Бэйэтин кэмигэр хайыһар суолун хаһаайына, онтон кэлин почта эйгэтигэр норуот билиниитин ылбыт Анна Филиппова туһунан сырдатабыт

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

**Чакырга, ыраах 1955 сыл олунньутугар кыыс оҕо төрөөбүтэ. Ийэтэ эрдэ өлөн түөрт сааһыгар диэри куоракка улааппыт оҕону Дьөгүөссэ уонна Аграфена Михайловна Адамовтар диэн Толоон бэйэтин төрүт олохтоох ыаллара иитэ ылбытара.**

Толоон алаастарын быллаардарыгар саҥа улаатан эрэр кыыс сайынын кылыһа, ыстана оонньуура, кыһынын хаптаһынтан оҕоһуллубут быа хайыһардаах үһүн күнү атаарара... Аанчык иитиэх аҕата Дьөгүөссэ, бэрт сымса, тэтиэнэх киһи, кыһа "окко-маска тийһэрин" сөбүлүү, таптыы көрөрө. Иккис кылааска диэри Чакырга үөрэнэн баран 7-с кылааска диэри Дирингэ тахсан билиини сомсубута. Сүһүөҕүр түргэнник турбут кыыс саҥа хаарга суол тэлэн, чэбдик салгынынан сайа тынан, хаары күдээритэ сүүрээттин ордук үчүгэйи билбэт этэ. Улаатан истэбин аайы хайыһарыгар улам күүскэ ылларбыта.

Кыра сааһыттан улахан дьон хайыһарга күрэхтэһиилэрин көтүппэккэ көрөрө, бастыҥнары экирэтэ сылдьан, хас хамсаныларын, хайдах туттан сүүрэллэрин, бэйэтэ билэринэн, үтүктэ сатыыра. Оҕо эрдэбиттэн ханнык баҕарар үлэни түргэнник уонна кичэллик толорорго мөккүһэрэ. Ити дьүккүрүрүрүк ыспартыбынай ситиһиилэригэр, ону ааһан олоҕор талан ылбыт идэтигэр сүрүн төрөүтүнэн буолбута. Кытаанах орто оскуолатыгар үөрэнэр сылларыгар хайыы-үйэҕэ хотторуу хомолотун, кыайыы үөрүүтүн үгүстүк билбитэ, буспута-хаптыта. Кинини аатырбыт хайыһардыттар учууталлара, РСФСР "Урожай" уопсастыба бочуоттаах чилиэнэ, ыспарсымыан, тириэньэр Иван Николаевич Попов бэйэтинэн дьарыктаабыта. Ол да иһин буолуо, сотору кэминэн Анна Адамова оройуон сүүмүрдэммит хамаандатыгар кириэн, 5 биэрэстэҕэ уонна 1 көскө оройуон икки төгүллээх чөмпүйүөнүнэн буолбута итинэн өрөспүүбүлүкэ призеругар тийэ үүммүтэ.

Кытаанах орто оскуолатын ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрбит эдэркээн кыыс салгы ханна даҕаны үөрэнэ барбакка, 1974 сыллаахха оройуон киинигэр кириэн почта тэриилтэтигэр почтальонуунан аһаммыта.

●●● "Урукку почта дьэтин билигин өйдүүр да киһи аҕыйах буолуо. Онно кэлэммин Варвара Дмитриевна Барашкова диэн наһаа үчүгэй биригэдьиридээх хамаандаҕа кирибитим. Кини



■ Хангастан уҥа тураллар Анна Барашкова-Айылҕаана, Анна Филиппова бэйэтэ, Александра Егорова, Зоя Филатова, Зинаида Саргыдаева, Парасковья Пинигина, Татьяна Окочешникова. Кыһын, 1974 сыл.

сатабыллаах салалтатынан сэттэ почтальон буоламмыт төрөөбүт нэһилиэкпитигэр үлэлээбитим. Олус эйэлээх этибит. Ол саҕана Александра Егорова, Парасковья Пинигина, Зинаида Саргыдаева, Анна Барашкова үлэлээбиттэрэ. Урут телекому кытары почта биир тэриилтэ этилэрэ, от үлэтиттэн саҕалаан хаар түһүөр диэри субуотунньук бөҕө ыытыллара, онно барытыгар көхтөөхтүк кыттарбыт. Аны кыһынын кэнсиэр бөҕөтүн көрдөрөн, ыллаан-туойан сылдьарбыт. Ол быһыгар биридэ социалистическай куоталаһыга кыайан турардаахпын.

Үлэбит хойутааһына суох сарсыарда 9 чаастан саҕаланара, туох баар хаһыаты, сурунаалы – иккилии суумканын тобус-толору сүгэн баран хаамыы. Ити бириэмэҕэ 20 киилэттэн ыараханы көтөҕүө суохтааххын уонна үһүн биэрэстэни хаамар бобулларын туһунан ирдэбил күүскэ турара. Ону иннэ гынаахпыт баара үһү дуо, сэттэ кырынымаары барытын сүкпүтүнэн кыһынын -50С да кыраадыс буоллун, сайынын өнүрүк куйаас да буоллун, ол оннук сылдьабын. Хайаан даҕаны ол күн барыта таһылан бүтүөхтээх, сөмөлүөт кэлэрин, тыаһын истэ олоҕорун, истээт да бэлэмнэммитинэн кириэн барабын. Сурутуулар кэллэ даҕаны күн иллэнэ суох хачыгырайыы-хочугурайыы буолдулар. 14 чаастан кизһэ почтаҕа суох буолабын. Бөһүөлэч иһигэр хас даҕаны учаастакка үлэлээбитим, сылдыба-

тах ылым диэн, арааһа, суоҕа буолуо. Биэнсийэ кэлбит күнүгэр почталарын дьэилэригэр киллэрэн биэрэбин, ону таһынан сакааһынан сурук баар буолара. Итини сэргэ хайаан даҕаны посылкалары тастараллар этэ. Эбээһинэспитигэр бачча посылканы таһахтааххын, бачча откритканы атылыахтааххын диэн кириэрэ. Саамай эрдээх үлэ ол посылка таһааһына буолара. Ол саҕана дьон-сэргэ наһаа эйэбэс этэ, мэлдьи үөрүү-көтүү буолаллара. Сорох кырдыаҕастарга, "хоппо аныгар хоппо" диэбиккэ диэри, аны ону кэтэһэн олоҕорун, сатаан суруйбат дьонно кумааһыларын толорон биэрэбин, хараҕа суох дьонно бу солкуобайдаах, бу кэппийкэлээх диэн бытархай харчыларын барытын иһиллэригэр ууран биэрэбин. Биһиги саҕана сурутуу олус элбэх буолара, хас биридди киһи "Саҥа олоххо", "Саха сиригэр" хайаан даҕаны суруйтарара. Сурунааллартан "Крестьянка", "Пионерская правда", "Бэлэм буол" эгин диэн хайаатар да баар буолаллара. Ыл бары наһаа көхтөөхтүк суруйтараллара. "Суруйабын дуо?!" – диэн үөгүлээн ыгыран ылаллар. Онно кириэн квитанция толоробун. Билигин уруучуканы туттаһына илиим ингириэтардар. Хайдах суруйа сылдыбыппыт эбитэ буолла. Ол бириэмэҕэ барытын кумааһыга суруйабын, аны илдьэ сылдьар анал суоттаах этим, онтум улахан абырааччы. Итини сэргэ наар ыт-кус айдаана буолара,

ыстаан бөҕөтүн хайыта тартаран, урукку саппыкы барахсан биир ыт ыстаата эрэ бүтүннүүтэ илдьирийэн хаалара. Быһалыы бараары, түөрэнгэли турар күргэттэн охтон диэн, аны онно почтаҕын илитимээри өрө көтөҕөн ууга түһэбин, оо дьэ, ити курдук сылдыһыллыбыта. Аара суол анхайыгар батыллан ытыы олоҕор кыргыттар эмиэ баар буолааччылар, саҥардыы оскуолаларын бүтэрбит оҕолор буоллахтара. Бэйэм үлээннээхтэрим бүтүүлэрин саҕана эрдэр кэлбиттэрэ. Чээн, бу оскуоланы бүтэрбит оҕо хоһулуктаах түүппүлээх, кылгас дьуушпаалаах кыргыттар киридилэр: "Чэ, һиччиз, тугу гына кэлигинити?" – диибин. Наар күрүө быһынан сылдьар дьон буоллахпыт, калитка аан диэннэрэ суох, барыта су бүтэй. Ол кыргыттарбыт үлэлээн-хамсаан кэлин начаалынньыкка тийэ үүмүттэрэ, онтон салгыы биэнсийэҕэ тахсыбыттара. Уулуссаттан-уулуссаҕа бүтөр диэри хаһыакка суруйтарааччылар. Билигин суох дии, холобура, биһиги уулуссабытыгар ким даҕаны суруппат. Урут киһи барыта хайаан даҕаны суруйтарааччы, холобура биир бэйэм хаһыаттарга барытыгар суруттар этим, билигин "Саҥа олохпор" суруйтарыам этэ даҕаны, почталарбыт таспаттарын иһин кыһырамын быйыл суруйтарбатабым. "Оччо суумаҕа сурутуохтааххын", – диэн үөһэттэн эбээһитэлиститэ баар буолара, дьон бэйэлэрэ даҕаны өйдүүр этилэр. "Чээн, кыыспыт ньох-

чойон иһэр", – диэн буолар. Хамнаспыт маҥнай 40 этэ, онтон 70 солкуобай буолбутугар туох да үөрэн "өлө" сыыспыппыт. Почта эйгэтигэр барыта холбоон 32 сыл үлэлээбитим, туох даҕаны аат-суол диэн суох. 50-мун ааһан бараммын бочуоттаах сынныаланга тахсыбытым.

Урукку, кэлин да үлэлээбит оҕолорбун барыларын наһаа ахтабын, суохтуубун. Төһө кыалларын баар дьоммутун кытары көрсүһүлэри тэрийэ сатыыбыт, үгүстэрбит, хаарыан дьоммут билигин биһиги кэксэбитигэр суохтар, ол наһаа хомолтолоох. Елена Егоровна Захарованы кытары билингээнгэ диэри көрүстэрбит эрэ наар уруккубутун кэпсэтэн-ипсэтэн ахтыһабыт, түүнү быһа биир харчы тийбэккэ ол ону көрдөөн, касса сабыллыбакка турара өйбүтүгэр букатыннаахтык хатанан хаалбыт. Төһөтүн да иһин наһаа үчүгэй дьону кытары үлэлээн ааспытым. Телекомнарбытын кытары арахан баран кэлин бэйэбит эрэ хаалан, туохпут эрэ итээс курдук буолбутун өйдөөбүппүт, онтубут баара телеграмнай остуолба анын ыраастаабатах эбиппит, ол үлэтэ көҕүрээбит этэ. Саас аайы ол анын отун-маһын ыраастааһын буолара. Бу санаатааха, оччотооҕу почта тэриилтэ оройуону бүтүннүү хабан, тутан олоҕорбута. Билигин биридэ даҕаны саараама ахтыллыбаттар даҕаны, хайдах эрэ дьикти баҕайы үйэ кэллэ. Почта дьэтигэр киридэххэ, урукку үлэлээбит дьоммуттан ким да суох, бары эдэрдэр. Ол эрэн почта эстиэ суоҕа, син биир баар буолуоҕа. Кырдыаҕастарбытыттан саамай тумус туттар аксакал дьоммутунан Елена Егоровна Захарова уонна Клара Гурьевна Монастырева буолаллар. Варвара Дмитриевна Барашкова курдук үчүгэй биригэдьиир суох этэ, өтөрүнэн оннук киһи үөскүүрү да биллибэт. Кинилэр салалталарынан, кинилэр көбүлээһиннэринэн ким да туора турбакка, оҕолуун-кырдыаҕастыын бары тэбис-тэҥнэ сылдьар буоларбыт", – диэн Анна Гаврильевна оччотооҕу кэмнэрин бэрт кылгастык ол эрэн өрө күүрүлээхтик сээрэгэтэ.

Биһиги бэтэрээннэрбит үлэҕэ, успуорка өр үйэлэниитэ үтө холобурун көрдөрөллөр. Кинилэртэн биир бастыҥнара быйыл 70 сааһыгар үктэммит, бэйэтин кэмигэр хайыһар суолун хаһаайына, онтон кэлин почта эйгэтигэр норуот билиниитин ылбыт Анна Филиппова буолар.

# Кэскиллээх композитор – Никифор Яковлев



Видеоу бу сикээн кириэн көрүг



**Маарыкчаан ыччаттара.** Сахалартан бастакынан Москватаагы судаарыстыбаннай консерватория ассистентуратыгар киирбит биир дойдулаахпыт туһунан сэхэргиибит

Марфа ПЕТРОВА



Бенефис кыттылаахтара. /ААТТАР ТҮӨРҮИТЭ

Атырдыах ыйын 12 күнүгэр Е.А. Борисов аатынан Чурапчытаагы бибилиэтиэкэ-архыпка эдэр кэскиллээх композиторга, норуоттар икки ардыларынаагы уонна бүтүн Арасыйытатаагы куонкурустар кыайылаахтарыгар Никифор Яковлевка аналлаах бенефис бэрт сэргэхтик ытыллыбыта.

Талааннаах ыччаппыт быйыл сахалартан бастакынан П.И. Чайковскай аатынан Москватаагы судаарыстыбаннай консерватория ассистентуратын устудьуона буолан, биир дойдулаахтарбытын сөхтөрбүтэ. Онон сизэтэрэн кини туһунан бүтүгүнү «Маарыкчаан ыччаттара» сыһыарыбытыгар сырдаталар.

●●● Дорообо, Никифор, ассистентурага хайдах туттарсан кирибиккини?

●●● Аспирантурага «Аартай» симфонической айымньыбынан уонна «Букубаар» камернай дипломмунан туттарсан кирибитим. «Аартай» айымньыбар сахалыы инструменттары киллэрэн биэрбитим. Төрүт муусукалынай инструменттары симфонияга туһаны олус интэриэһинэй, кэскиллээх хайысха буолар. Араас национальнай инструменттар симфонической инструменттары кытта муусукага ураты комбинациялары биэрэллэр.

●●● Муусука суруйарга ийии хантан ылабын?

●●● Олохпор буолар араас түгэннэртэн, тулалыр эйгэбиттэн, холобур, Саха сиригэр кэрэ айылҕатыттан ийии ылабын. Саха суруйааччылары, поэттара элбэх айымньыларыгар дьыл араас кэмин сөбүлээн хойуулар. Мин эмиэ муусукабынан ойуулуурбун сөбүлүүбүн. Биһиги, сахалар «этин этэр» диэн туттааччыбыт дии, нууччаалы туруору тылбаастаахха, «Тром говорит» диэн буолар, кырдык оннук, этин этэр курдук буолааччы дии. Оннук «Этин этэр» айымньыбынан үрдүк таһымнаах куонкуруска кыттан, ситиһилэммитим.

«Аартай» айымньыбын суруйарбар ийиибин олонхоттон ылбытым. Оттон «Букубаарбын» толкуйдуурбар, «сахалы дорбооннору, дифтоннары туһанан муусука оноруохха сөп дуо?» диэн бэйэбиттэн ыйыппытым, түмүгэр табыллыбыта.

●●● Иллэрээ сыл «Сага олох» эрдээксийэтигэр «Музыка земли олонхо» диэн кинигэн бэчээттэнэн тахсыбыта. Ол туһунан сырдатат түс эрэ.

●●● Оҕолорго аналлаах фортепиано репертуара аһыйах дииэн санааттан, бастакы хомурунньукпун оҕолорго анаабытым. Биһиги, композитордар, миссиябыт буолар диэххэ сөп. Тоҕо чуолаан, олонхону таарыйдым диэтэххэ, Саха сирэ аан дойдуга тийэ биллибит олонхо дойдута буолаҕа дии. Хомурунньукка кирибит муусукаларым «Кулунчук», «Этин этэр», «Маннайгы хаар» у.д.а. барыта айылҕа көстүүлэрин дьүһүйэллэр, олонхо сиригэр кытта ыкса ситимнээхтэр. Бастакы учууталбар Светлана Павловна Макаровага махтанабын. Кини идиэйэ биэрэн, сакаас онорон, үлэлээн кириэн барбыппыт.

Никифор А.П.Гоголев аатынан Чурапчытаагы оҕо ускуустубатын оскуолатын фортепиано кылааһыгар маннайгы кылаастан саҕалаан алтыс кылааһы бүтэриэр диэри үөрэммитэ. Кырачаан үөрэнээччи талаанын биер тарбахха баттанар уһуулааччы Светлана Макарова балиэтии көрөн, сөптөөхтүк арыян дьарыктаабыта. Бу сылларга Моцарт, Бетховен, Чайковскай курдук биллиилээх композитордар айымньыларын үөрөппүтэ.

«Никифоры дьоно: «Оҕобут муусукага дааннайдаах, фортепиано кылааһыгар үөрэнэ кириэн сөп дуо?» диэн аҕалбыттара. Никифор дьоурдааҕа тутта көстөрө, биллэр этэ. Ол иһин бэрэбиэркэлээбэккэ кылааспар ылбытым. Оннук бастакы дьарыктарбыт саҕаламмыттара. Иккис кылаастан араас куонкурустарга кытыннарар саҕалаабытым. Никифор муусукаан буолуон баҕарар буолабына, Дьокуускайга үрдүк муусука оскуолатыгар хайаан да үөрэниэн наада диэн сыалтан, үрдүк муусука оскуолатын сайынгы лааҕырыгар сырытыннарбытым. Онно кинини кытта тэҥнэ барсан, эксээмэн

курдук учууталларга Никифор фортепианога оонньуур дьобурун көрдөрөн, лааҕыртан устунан Үрдүк муусука оскуолатыгар үөрэнэ кирибитэ. Лааҕырга өрөспүүбүлүкэ араас муннуктарыттан талааннаах оҕолор кэлэн сайдан, тупсан бараллар», - диэн А.П.Гоголев аатынан оҕо ускуустубатын оскуолатын фортепиано кылааһын преподавателэ Светлана Павловна билиһиннэрдэ.

Кэскиллээх композитор Үрдүк муусука оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан, фортепиано кытта композиторскай искусствога композитор Николай Михеев салалтатынан диригиник ылсан дьарыктанар буолар. Композицияга бастакы хардылары эрдэ Чурапчыга онорбута. Ол курдук, преподавателэ Светлана Макарова Мэнгэ Хагаласка тийэ сылдьан, үөрэнээччилэри муусуканы айарга уһуулаарын көрөн, сөбүн, сэргээн кэлбит. Дойдугу кэлэн, тутта үөрэнээччитигэр Никифорга ханнык ныйманан хайдах муусуканы айалларын көрдөрбүт, үөрөппүт.

«Ыйан-кэрдэн биэрбиппин кэнниттэн, үөрэнээччим туох да диэбэтэ, оннук чуумпуктук икки нэдиэлэ ааста. Айбат буолла быһыылаах дии санаан ылбытым. Оннук сырыттаахпына «Светлана Павловна, я сочинил музыку» диэн тийиэн кэллэ. Дьэ, уонна иһиттибит. Марш муусуканы айыт этэ. Умнуллубатын диэн нотага түһэрбиппит. Сарсыгын күнүгэр Үрдүк муусука оскуолатыгар эрийэн, «Оҕо үлэтин бэрэбиэркэлээн, көрөн тупсарыаххытын сөп дуо?» диэн ыйыппыппын, сааскы каникулга кэлин диэн иккиэммитин ыгырбыттара. Биһигини Николай Михеев диэн преподавателгэ ыттылар. Кини көрөн, хайҕаан, ол сылтан икки хайысхага кириэн дьарыктанан саҕалаабыппыт», - диэн Светлана Павловна үө-

рэнээччитинэн киэн тутта кэпсир.

Никифор кыра кыраалаан муусукалары айан, симфонической айымньыны суруйан, үрдүк сыанабылы ылан, Арасыйытатаагы «Молот» ыччат композитордар сойуустарын чилиэнинэн кирибит. Ол симфонической айымньыны композитордар олус сэргээн, сөбүн истибиттэр этэ. Тоҕо диэтэр, Никифор айымньытын консерваторияга үөрэнэр устудьуоннар суруйар кыахтаахтар эбит.

«Тыа оҕото куораттары, ордук собуруу сытар киин куораттары кытта тэҥнэспэттэр диэн санаа баар. Манна мин

төрүт сөбүлэспэппин. Саха оҕотун ис туругун, генетическай кодун сөпкө арыыаахха эрэ наада. Саха норуота баай културулаах омук буоларын быһыытынан, оҕо талаана, өбүгэлэрбит биэрбит баай нэһилиэстибэлэрэ наһаа үчүгэйдик арыллар. Хайдах да таһымнаах куонкурустар буоллуннар, тэҥнэ атын дойду оҕолорун кытта чаҕылхайдык кыттыаҕа. Биер түгэни олус үчүгэйдик өйдүүбүн. Сочига ытыллыбыт бүтүн Арасыйытатаагы «Аврора» куонкуруска Никифор фортепиано хайысхатыгар кыттыбыта. Онно кини саамай бүтэник нүөмэринэн кирибитэ. Үксүгэр бүтэник кириертэн оҕолор чаҕыйан хаалааччылар, чуолаан, чаҕылхай нүөмэрдэр кэннилэриттэн. Оноуа Никифор холкутук сыанаба тахсан, Моцарт айымньытын оонньуурун көрөөччүлэр чуумпук олонор иһиттилэр. Онтон «Ойуун үгкүүтэ» Захар Степанов муусукатын толорбутугар саала иһигэр ураты эйгэ буола түстэ, атын омуктар саха муусукатын олус дьиктиргээбиттэрэ, соһуйбуттара», - диэн уһуулааччы Светлана Павлова сэхэргиир.

Саха сиригэр саҕа тахсан эрэр талааннаах ыччата Никифор Яковлев айар үлэтигэр ураты, сахалыы суолу-ийи тутуһан, үүнэ-сайда турарыгар, аан дойдуга биллэр композитор буола улаатарыгар баҕарар.



Никифор Яковлев учууталын Светлана Макарованы кытта. /ААТТАР ТҮӨРҮИТЭ

● Пелагея Игнатьева, бенефис кыттылааҕа:

Бу үөрүүлээх тэрээһин буоларын туһунан биллэриини көрөн, анаан-минээн онгостон кэллим, Никифор Яковлев эһэтин Егор Андреевы кытта уруккуттан билсэн билэбин. Кини - Илин Бас төрүт олохтооҕо. Онон Илин Бастан, Чурапчыттан үтөкөн оҕону иитэн таһаарыттарынан киэн туттабын. Никифор киэҥник биллэр улахан П.И. Чайковскай консерваториятын үрдүк үөрэбин кыһыл дипломунан бүтэрэн, аны саамай үрдүк бааллаах аспирантурага кирибиттэн олус үөрдүм, ис сүрэхпиттэн эбэрдэлиибин! Композитор быһыытынан улуу киһи буоларыгар баҕарабын, эрэнэбин. Никифор айымньыларын симфонической оркестр толорбутун дуоһуяа иһиттим, олус астынным. Инникитин да үтө санааны тиэрдэр, диригин ис хоһоонноох композицияларынан биер дойдулаахтарын үөрдэ турдун.

# Айар аргыс. Төрөөбүт тылбынан иэйэбин

## Мин сахабын (чабырҕах)

Мин сахабын.  
Ураа муостааҕы ууһатан,  
Сыспай сизэллээҕи сириэдитэн,  
Киһи-хара буолбутум.  
Халын сис тыаларга  
Хагдан эһэлэри,  
Сур берелөрү,  
Буур тайахтары,  
Күндү түүлээхтэри  
Сонордоонсууһарар  
Сорсуннаах булчут  
Саха омук дэппитим.  
Хайа дойдуну үөһүгэр дуу,  
Туох кыраай түгэһэр дуу  
Хаһан-хайдых үөскээн,  
Тоҕо туохтан куотан  
Муустаах байҕал эгэрдэнэн  
Охуоскайга тийэ  
Киэн сириэнэн тайаатым...  
Биттэр төрүт уус  
Үөскээбит ыһырым дуу,  
Төрөөбүт түөлбөм дуу?!  
Иһэ-таһа биллибэт  
Таайыллыбат таабырын!

Суорба таас хайаларга  
Сүдү аарыма очуостарга,  
Сылдыбыт сырыыларын,  
Сынныаммыт ыһыдарын  
Сонургуу көрбүтүн  
Сыраалахайанҕа  
Санҕаны билбитин,  
Сааһылаан-дьаарыстаан  
Ойуулаан-дьарҕаалаан  
Суруктаан-бичиктээн  
"Кэлбиккэ-барбыкка  
Сэһэргии тураар!" - диэн  
Сэрэх-сылык өбүгэ  
Сүдү бэлиэ онгоорто  
Сүүһүнэн сылларга  
Суураллан хаалбакка  
Сээркээн сэхэнэ  
Сүһүөхтээҕи сөхтөрдө.  
Харахтааха хайҕатта.  
Хайдах манньк суругу  
Сайдыыта суох үйэҕэ  
Суруйбута, айбыта  
Субу билигин даҕаны  
Таайыллыбат таабырын...

Мин сахабын!  
Түүрдэртэн төрүттээх,  
Төрүт ыһыргы тыллаах  
"Көс биһиэ" дииллэр да  
Тыһыынчанан күөллэри,  
Сүүһүнэн үрэхтэри,  
Сүгүрүйэ сүрэхтээн,  
Улуу Өлүнэ эбэни,  
Сардааналаах Амманьы,  
Бүтэй бүччүм Бүлүүнү,  
Күөх солко Ньурбаны,  
Олонхо дойдута Сунтаары,  
Өҥ буордаах Өлүөхүмэни  
Таалар талыы Тааттаны,  
Суон сурахтаах Суоланы,  
Тоҕус томтордоох Чурапчыны,  
Уһук Илиннэ диэри  
Баһаам үгүс сирдэри  
Сахалыы ааттаталаан  
Сүүһүнэн сылларга  
Саха омук олоҕубутун  
Туоһулара буолбуттара  
Таайыллыбат таабырын!

Хотугу норуоттар  
Эбээннэр, эбэнкилэр,  
Дьүкээгирдэр, долгааннар  
Бары биир өйүнэн  
Томороон тымныылаах,  
Хабараан дойдуну  
Күүсүлэ күүһүнэн  
Баһылаан кэллилэр,  
Алмаастаах Анаабырга,  
Көмүстээх Алланҕа  
Тымныы оройо Дьаангыга  
Чысхаан түөлбэтэ Өймөкөөнүгө  
Көтөр биһиэ ууһуур  
Халаанньарар Халымаҕа,

Балык баайдаах Индигиргэ,  
Буурҕалаах Булунҕа  
Эриэхэлээх Эдьигээнгэ  
Эмис соболоох Кэбээйигэ  
Барытыгар саха тийбит  
Саха сирэ буолбут.  
Сибиир "дьэбириэйэ" - дэппит  
Сөҕөн сүрэхтээбиттэр дуу?!  
Сирэн сиилээбиттэр дуу?!  
Таайыллыбат таабырын.

Самаан сайын кэлиитэ  
Үрүн күнүгэ сүгүрүйэ  
Үгэр-сүктэр Айыыларга,  
Сир-дойду иччилэригэр  
Аал уоту оттон,  
Айах тутан, аһатан  
Алгысчыт аартыгы арыһар  
Алгыһыгар кыттыһа  
Араначчылыыр күүһү ыла,  
Сырдык санааны ингэринэ,  
Бэйэ туругун бөҕөргөтө  
Ис куту күүһүрдэ,  
Өйү-санааны ырааһырда,  
Эти-хааны чэбдигирдэ,  
Эйэни-эксэни эгэрдэһэ  
Бастын баҕаны барҕарда,  
Дьоллоох одоохто тардыһа  
Саха Ыһыах ыһар.  
Өрө тутар итэҕэлэ  
Үгэр таңарата  
Алгыс тийээрэ  
Кырдыга-сымыҕата,  
Туолара-туолбата  
Таайыллыбат таабырын...

Уустуктан уустук  
Хоһуйар, дьүһүйэр  
Кылыһах ырыалаах,  
Дьийэрэһиттэр тойуктаах  
Киһи-аймах тылынан  
Уус-уран айымньытын  
Чыпчааладэппит олонхо  
Чакчы да хайҕанна  
Аан дойдуга аатырда.  
Саха сатаабата суох.  
Омук тылын үөрэттэ  
Аан дойдуну кэрийдэ  
Бары сайдыыны биллэ.  
Угаайылаах толкуйдаахтары  
Үктэбиллээх өйдөөхтөрү,  
Сизэмэх урдустары  
Албас алыабайдары  
Аддьырҕа хааннары  
Өркөн өйүнэн сүүйэн,  
Тыл өрөгөйүнэн кыайан,  
Бэдэр мэйиитинэн баһыйан  
Саха дойдутун төһө-хачча  
Өлбөт үөстүүрэ  
Таайыллыбат таабырын...

## Сүүрүк акка сүгүрүйэн (чабырҕах)

Быһый бэрдэ  
Сүһүөх, силгэ  
Сэргэх сылгы  
Хатан ингиир  
Ханҕыл майгы  
Уһун тыыннаах  
Уһмат дьабыл  
Чоһул харах  
Мааны көрүң  
Сүүрэ кирирдэ!  
Толуу кестүү  
Торолуйда,  
Талыы таһаа  
Тамаһыйда.  
Улуу дьолуо  
Дьоруолаата.  
Тэһир сиртэн  
Тирэх ылла!  
Түргэн тэттим  
Төлө түстэ  
Быра ыраах  
Быраҕаттаан  
Бары быччың  
Быыппаһынна!  
Таптыы көрүөх,

Таалан туруох  
Түргэн-тарҕан  
Түптэ ойуу!  
Туйах тыһаа  
Тибиргэтэн  
Тэттимнэннэ!  
Тэһи сүрэх  
Тэбэн-ойон  
Сөҕө үөрүөх  
Харах хайгыах  
Кимсии киэнэ  
Кэрэмэһэ,  
Кылбанната  
Кыыралдьыйда!  
Ыллар ыраах  
Уһун сото  
Уунаҕнаата.  
Улгум унуох  
Уйуһуйда.  
Кимтэр кимэн  
Түөрэм туйах,  
Төгүрүйдэ.  
Бииртэн бири  
Бизэс тэбэн  
Бизтэк дэки  
Элэстэнэ  
Эккирэттэ.  
Эрэл кыымын  
Эмиэ сахта!  
Эгин-араас  
Ыһыы-хаһыы  
Эңсэлийдэ,  
Ойон туруу  
Олустаата.  
Кытыан кымныы  
Кынаттаата.  
Эргиер сүүрүү  
Эмэн ылла!  
Эрчим эт-хаан  
Эбэн биэрдэ.  
Таныы тыынна  
Салгын тыһырда.  
Тэбиэһирдэ  
Тыйыһырда  
Түргэн тэттим  
Түллэх-үллэх  
Түллэнгээтэ!  
Сыра-хара  
Сыыдам сүүрүү  
Сылайбакка  
Сындыыстанна.  
Иннин биэрбэт  
Дьоһун мөккүөр  
Дьорҕоот дьулуур  
Кылбан кыайыы  
Кынаттанна.  
Үөрүү-көтүү  
Көтөлөннө!  
Улуу уруй  
Олобуурда!  
Ааттаах айхал  
Арыалласта!  
Бастын бириис  
Баараласта!  
Көрбүт бары  
Биһирээтэ!  
Сылтан сылга  
Ситиһиитэ  
Эдбээн истэ.  
Чурапчыны  
Чулуу! - дэттэ.  
Чөрөһүйдэ,  
Чөрбөлдүйдэ.  
Туһахтата  
Туһалыһа.  
Айыы аймах  
Алааһыгар  
Анаан-минээн  
Аҕалылан  
Аатын-суолун  
Хаалларан,  
Чыпчылыһыах  
Түгэнигэр  
Өрөгөйдөөх  
Күннээх сааһа  
Көтөн-мөҕөн  
Көбү тардан  
Дьөһөгөйгө  
Сүгүрүтэн  
Саха омук

Аты сүүрдэр  
Талыы-мааны  
Түһүлгэтин  
Киэргэппитэ,  
Сөхтөрбүтэ  
Киһи ахсын  
Кэрэ кэпсээн,  
Сэргэх сэхэн  
Сириэдийэн,  
Үйэлэргэ  
Өлбөт-сүһпэт  
Үтүө номох  
Олобуруо!

Мария Герасимова - Сэҕээрэ.

## От сыта

Сирэм күөхкэ унаарга  
Ача күөһүнэн аста,  
Арамаат сыттаах  
Долгулдуйар хочо.

Эбэм күөрчэҕин күүгэнэ  
Үүт сыттаах кыттыһата,  
Баар эбит манна  
Баай талым сандалыта.

Алааһым ача күөҕө  
Аймаата тоңуй сүрэхпин,  
Долгутта дууһабын.  
От сыта туймаарта,  
Тулабын сандаарта.  
Арамаат сыта  
Көтөхтө үрдүккэ.

## Алааһым миэнэ

Сиздэрэй сибэкки симэктээх,  
Сандааран тахсар күннээх  
Сайыммыт барахсан кэрэтиэн!  
Сырал куйаас сатыһылаан,  
Көлүччэбит ыһыгарар-угуйар.  
Алааһым, мин дойдум,  
Күөх чээлинэн симэнэн,  
Күөлэһитэ чэлгитэн,  
Маанылаан миигин абылыыр.  
Саһархай төбөлөөх ньээм оппут  
Симээтэ, киэргэттэ тулабын.  
Кустугу түһэрэ тэлгэппит  
Үүнүүлээх бааһынабар  
Куолаас от саһара ситтэ,  
Сөрүүн тыалга оргууй  
Нуоһайа долгуһуйда.  
Сонуока дьэдьэммит ситтэ.  
Дьыргыл сыта абылаата,  
Оҕо аймағы күндүлээтэ.  
Алааһым миэнэ, күндүтүн!  
Алыптаах да буоллаһын!

Евдокия Катакова - Чэлгийэ.

## Атырдыах ыйа

Атырдыахтыыр ыйбыт үүнэн  
Сир аһа ситэн,  
Оҕо, дьахтар тыаттан  
Арахсыбат буоллулар.

Уулаах отон буһан,  
Оҕоойуктаах иһиттэр,  
Ырыа ыллаан эрэрди,  
Тобугураһа түһэллэр.

Көтөр, сүүрэр үөрдүһэн,  
Оҕолорун көтүтэн,  
Араас куолаас тэҥинэн  
Аймалыһа холбоһор.

Истэргэ, көрөргө кэрэтэ —  
Бэйэтэ тыыннаах айымныы.  
Онно эбиллэр айылҕам суугуна,  
Сипсийэр сиккиэрим тыһаа.

## Сайынҕы күн

Сылайбыкка күүс эбэр

Бэртээхэй да күн буолла,  
Сайын кэлбит бэлиэтэ —  
Күммүт тыкта сандаара.

Ырыа чыгычаах ыллаата,  
Күөрэгэйбит дьырылаата.  
Сөрүүн салгын сүүрээһэ  
Кэлэн-баран көрүлээтэ.

Окко киһирэр оҕонньоттор  
Оҕостор аатыгар түстүлэр,  
Тыраахтарбыт тыһааата,  
Үлэ күөстүү оргуйда.

Дэриэбинэм уһугунна  
Кэли-барыы элбээтэ,  
Эмээхситтэр тыа диэки  
Көрөллөрө үксээтэ.

Оҕоойуктаах иһиттэр  
Куруук бэлэм тураллар,  
Дьыэ үлэтин үмүрүтэн  
Эбэлэр сир астыы бараллар.

Елизавета Сивцева-Күндэйэ.

## Отчуттарга

Атырдыахтаа-оттоо,  
Оттуур кэм оройо...  
Атырдыах ыйа, анаан  
Отчуттары маанылаа...  
Кэрэ да кэмнэргэ,  
Үтүө да күннэргэ  
Күүстээх үлэ күрөһөр  
Үчүгэйин, оттуу сылдыар!  
Буһуу-хатыы, үлэ үөһэ,  
Туттуу-хаптыы,  
Сыыдам сырыы,  
Отчут дьонго —  
Күн былдыһаҕа,  
Ходуһаҕа биир күн —  
Дьылы аһатар түбүгэ...  
Күөх быйаны сомсуохха,  
Бастын отчут буолуохха!

## Тыа киһитин түбүгэ

Оҕус, оҕус барахсан!  
Үчүгэй да этэ, оҕуһум,  
Көлүүр оҕуһа, отчут оҕо  
Оҕус сизтэр үлэтэ...  
Улгум оҕус, көнө оҕус  
Тулуурдаах да эбит,  
Күнү быһа оту таһар,  
Бугулланы таах тиэнэр.  
Сүүрүү-хаамыы үгэнэ,  
Отчут киһи — эрдэһит,  
Мындыр отчут — өй хаата,  
Сыраҕатыгар-тараама,  
Үлэтигэр сылбырҕа.  
Оҕус сизтэр оҕо киһи  
Эрдэһиттэн-эрдэһит!  
Оту кэбиһэр ыксал кэмгэ,  
Оҕуһун эрдэ көлүйэр.  
Алталаах-сэттэлээх  
уолаттар,  
Төһүү үлэһит этилэр...  
Оҕонньоттор--эһэлэр  
Туруу да үлэһиттэр,  
Мааны майгылаах  
Айылгы дьон кинилэр!  
Күөхтүүр ньаассын от  
Алаас аайы чөмчөйөр,  
Отчут олус дуоһуйар,  
Кыстык ото дэлэйэр...  
Алаас чуумпу киэһэтэ  
Үлэ дьонун уоскутар,  
Оллоон уотун итии чэйэ  
Утахтарын ханнарар...  
Отчут оҕо, утуйахтаа,  
Минныгэс түүлэри көр...  
"Бастыҕаһа ньирэйдэммит,  
Ийэтэ күөрчэх ыттыһыт..."  
Отчут оҕо ырата туолуоҕа,  
Үрүн илгэ үрүлүйүө,  
Эмис эт дэлэйиэ!

Евдокия Дьячковская-Иэйэ

Сынныаланна

# Икки ийэ

**Салгыыта.**

Айыына эмиэ ити ырыаны истэрин олус сөбүлүүр. Ийэтин куолаһын эндэппэккэ билэр. Уонна ытыһын таһына-таһына, биир сиргэ олороохтуур.

Биирдэ остолобуойга оройуон тойонун уола сыбаайбалыыр диэн үлэһиттэр эрдэттэн бэлэмнэннилэр. Ас арааһын, минньигэһин астаан, сааланы киэргэтэн түбүгүрдүлэр. Натааһа оҕотун остолобуойга илдэ кэлэрин хотуна бу сырыыга көнүллээбэтэ. Онон аһын астаан, Айыынатын дьиэтигэр хаалларар буолла. Сыбаайба түүн хойукка диэри буолла. Элбэх иһит-хомуос туттуллан, сууйулунна. Натааһа сыбаайба бүттэбинэ эрэ дьиэлиэхтээх. Санаатыгар ыксыыр да, барар кыага суох. Дьиэтигэр туох эрэ издээн буолбутун сүрэжинэн сэрэйэр курдук. Айыынам уотунан оонньообото ини диэн уйулбата ыһыллан, сүгүн үлэлээбэтэ. Санаата барыта оҕотугар. Түүн ортото дьиэтигэр сүр ыксалынан тийдэ. Ааны арыяа баттаан киирбитэ-кыыһа муостага умса түһэн сытар. Туох буолбута биллибэт. "Айыына! Айыына, хайдах буоллун?" -дии-дии өндөтөн көрдө. Оҕото былаат курдук нукаай. Ыксаан, сүрэжин иһиллэн көрбүтэ, биллэр-биллибэттик тэбиэлиир...Ханна да барыанкэлиэн билбэккэ, уолууан хаалла.

Онтон дьэ, өй булан: "Бырааска, бырааска барыахха", -диэн бэйэтэ-бэйэтигэр баллыгыраа да, баллыгыраа буолла. Оҕотун таһыннарбыта буолаат, таһырдыаны былдыаста. Кыыһын көтөхпүтүнэн быраас дьиэтин аанын тонгсуйан дибдийдэ. Син өр тонгсуйбутун кэннэ, аан аһылынна. Уута аймаммыт быраас кыыһыра тоһуйда. Ол да буоллар, оҕону көрөөт, кубарыйан хаалла. Ону-маны ыйыталаһаат, бокуойа суох төлөпүнүгэр түстэ. Оройуонтан суһаллык көмө көрдөөтө. Түүн ортото суһал көмө массыыната кэлэн, оҕону илдэ барда. Натааһаны ыла да сатаабатылар. "Мэхэй буолума!" -диэн күргүйдээн кэбистилэр. Натааһа ытыыты тын хаһаа дьиэтигэр төннөн кэллэ. Барыта куһаҕан түүл-бит курдук. Туохтан Айыынаты ыалдыытытын быһаарбата, арааһы бары санаата. Арааһа, оҕото кинини кэтэһэ сатаан баран, тэһийбэтэх. Онтон сылыктаатахха, муостага сыыла сылдыбыт курдук. Ол сылдыан, орон аннытан куоската хаһан эрэ сиэбэтэх балыгын кэнсиэрбэтин булан, сиэбит. Ол кэнсиэрбэ аһыллыбыта ыраатан, күүгэнинэн алла сылдыар буолуор диэри, сытыйбыт. Бырабыах буола сылдыбыта да, умнуллан хаалан издээни онгорбут. "Оо, оҕом барахсаны да-а..." -дии-дии Натааһа бэйэтин буруйдаата. Сарсыарда ким эр ааны тонгсуйар тыаһыттан уһуктан кэллэ. Аан олурун арыйбытыгар, бырааһа кэлэн турар эбит. Киирээт, дьиэни-уоту сиргэммитти эргиччи көрдө. Туох буолбутун сураста. Онтон буорту буолбут балык кэнсиэрбэтин булан сиэбит эбит диэн быһаарда. Уонна: "Айыына туруга мөлтөх. Буруйга тардыллыаххын сөп."

Кинини "албыннаан" үөрэн ымайар, кып-кыракый илиилэринэн далланнаан, көтөх көрдүүр. Ол аайы ийэтэ үөрүүнү кытта соло булбакка көтөҕөр, оҕотун таптаан ымманылар. Оннук күнү быһа көтөхсөн, илиигэ үөрэттэ. Кыратык да ытаары гыннаһына, ылан иһэр. Биирдэ Натааһа маһаһыннга баран кэлээри, оҕотун дьүөгэтигэр хаалларан барда. Наһаа өр буолбакка, оҕом утуйдаҕа буолуо диэн, атаһын төбөтүгэр үктэнэн, тыаһа суох дьиэбэ киирэн кэлбитигэр, Өндөрөйдөөх Дааһынка тугу эрэ отур-ботур кэпсэтэллэрэ, быһыта-орута иһилиннэ. "Оҕобут барахсан ханна баара буолла? Эн сөбүлээбэккэ хааллартарбытын..." -диэн Дааһынка ботугуруур. Онуоха: "Оҕолонуо суох этин буоллаҕа. Акаары дьахтар, аны Натааһаҕа биллэрэн кэбиһэйэбин!" -эр киһи бардыгыныыра иһилиннэ. Натааһа өйүгэр да оҕустарбатаһын истэн, олус соһуйда. Ол аата-биир баар суох күндү дьүөгэтэ кини кэргэниттэн оҕоломмут эбит! Ити кистэлэнгэрэ аһыллыбытын кэннэ, Натааһа Өндөрөйүттэн арахсыбыта. Инбэлиит оҕотун көтөхпүтүнэн соботох хаалбыта.

Айыына үһүн туолла да, бэйэтэ сатаан хаампат. Унга илиитэ, атаҕа хамсаппат гына такыччы тарда сылдыбаллар. Ол иһин оҕотун көрүүтэ суох соботохтуу хаһан да хаалларбат. Соторутааһыта Натааһа нэһилиэк остолобуойугар иһит сууйааччынан үлэбэ киирбитэ. Хамнаһа кыра собуус да буоллар, ол да үлэ бабалаах. Үлэтигэр оҕотун сүгэнкөтөҕөн илдэ барар. Хотуна аһынара бэрт буолан, көнүллүүр. Хас өрөбүл аайы сыбаайбалар буолаллар. Онон сынныаланга суох, күн аайы үлэ. Натааһа сороҕор кыра харчыга урууларга ыллыыр. Айылбаттан бэриллибит күүстээх куоластаах. Үлэһии бардабына, баҕар ыллатыахтара диэн, мааны таһаһын суулаан, суумкаҕа укта сылдыар. Ордук сөбүлээн: "Дьоллоох буолун, дьонун мааны ыал буолун!" -диэн ырыаны ыллааччы. Киниттэн ордук үчүгэйдик бу ырыаны ким да ыллаабат.

	Чохоруну сорох сиргэ итинник ааттылар	Манньыат көтөх өттө	... сэттэ, тобус - сахара ытык ахсаан	Булүү улуулун нэһилиэгэ
Тыһа эмиз баар	Барыта кэриэстэ	Кини сир (кэпсө)	Угуһу быһаарар	Бир скотан кыһууру үһүмүт аба-аһах мас
Мүрү				
... күүстээх			Сори-кэрл "Күдээринэ"	
... курдук сылдыар (этэһигэ)	Дьону албыннаан харчы булуна сатааччы	... үйэн упуо		Суорбан үрдүнэн хос сабыы
	Уус-Маайа нэһилиэгэ	От-мас иччилэрэ	Хас да хонуктаарыта	Суон сурахтаах Суола
		Дьэрэкэ оболор		
		... сэмээр		
Өрүү туту-туулар			"Току-току" (эмтээх от)	Эмчит аныыра
	Бийиэхэ олонго, бурээт-тэргэ ...	Эриэн ыт ...	Буор босхо	Эрк... хочото
		Куорат		
			Уу... хайа тутуу	
				Суумалаа
	Олорор мистэһин араартааһын		Уостан түспэт ырыа	

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 9» ылылынна. Хаһыат 31 нүөмэригэр тахсыбыт сканворд эппиэттэрэ. **Туруору:** астык, үр, Рудых, күлүүкүбэ, Улахан, түү, локуора, кэс, сис, тэк, тэмэлдыгэн, да, илээт, эридьиэстиир. **Сытыары:** Ус, күлүмэн, күлүү, мэ, үүс, бэрэ, Мүрү, эрдии, сүүс, иирэ, игии, сэлэ, ол, суха, кэлти, ук, Адо, дар, анараа.

-диэн тимир-тамыр курдук туттан, тахсан барда.

Айыына барахсан быраастар кэтэбиллэригэр өйө суох хас да күн сытта. Натааһа оҕотугар киирээри быраастартан көрдөһө сатаан, элэ-была тылын барытын эттэ. Онуоха: "Көнүллэмэт. Кими да киллэрбэппит!" -диэн чугаһаппатылар. Саатар, билэр бырааһа да суох. Ол олон, балыыһа көрдүөрүн сууяа сылдыар дьахтарга хараҕа хатана түстэ. Хайдах эрэ билиэх курдук. Аттынан аһан истэбинэ көрбүтэ-Дааһынка эбит! Натааһа үөрүүттэн, дьүөгэтин батыһа сылдыан, көрдөһөр аакка барда. "Оҕом, Айыынам, манна ыарахан туруктаах сытар. Көмөлөс, күн-ый буол", -абыраатаһына кини эрэ абырыа диэбитти, көрдөһөн барда. Дааһынка аһыммыта биллибэтэ, издэс биэрэн, кэпсэппэккэ ааһа турда. Ый кэринэ курдук кэмнэ Айыына өлөр-тил-

лэр икки ардыгар балыһаҕа сытта. Ол тухары оҕотугар биирдэ да киллэрбэтиллэр. Биирдэ алҕас эмтиир бырааһын кытта кэпсэппитигэр: "Айыынаҕа күн аайы ийэтэ кэлэр, ас таһар", -диэбитигэр, мах бэрдэрэн, саһата суох хаалла. Кими эппитэ буолла диэн, таайа сатаата. Онуоха эбии оройуон суутугар тобо эрэ ыңгырылынна. Сарсын аны онно барыахтаах.

Киһи кириэһин дьулайар, элбэх түннүктэрдээх суут дьиэтигэр Натааһа куттана-куттана, болдьоммут кэмигэр тийдэ. Уһун көрдүөргэ син балайда өр кэтэспитин кэннэ, ыңгырдылар. Саалаҕа киирбитэ, аһыйах киһи кинини тонолуппака одуулаан, үөрэппитти, батыһа көрөн олордулар. Билэр дьонуттан нэһилиэгин бырааһа эрэ баар. Суут сэтээтэлэ кудуххай собуустук дьыаланы билиһиннэрдэ. Быһаччы быһаардахха: Егорова Наталья Борисовна үс

саастаах оҕотун кыайан үчүгэйдик иитэр кыага суобунан ийэ быраабын быһарга, Айыына Егорованы оҕо дьиэтигэр биэрэргэ диэн бириигэбэри аахпыттара, күннээххэ этинг эппитин курдук иһилиннэ. Оҕону тыыннаах ийэттэн былдыан ылаллара түргэн да буолар эбит! Иитиһэр аҕата суох, ийэтэ инбэлиит оҕотунан дьарыктаммат диэн быһаарбыттар. Түг-тан үктэнэн, итини эрэ истиэм диэбэтэбин истэн, суут дьиэтигэр итирбит киһи курдук байааттаннаан табыста...

Ити кэнниттэн Натааһа күнэ-түүн, түүнэ-күнүс буолан, олорбут олоҕо барыта түөрэ ыһыллан хаалбыта. Туохха да кыһаммат, ээл-дээл, күлүк курдук сылдыбыта. Уонна тобо эрэ, бу сатамматах олоҕор куоскатын буруйдаан, күтүрүү көрөр буолбута.

Римма Корякина - Хотууна  
Салгыыта бэчээттэннэ.



## Внимание!

# Баһаар ахсаана билигин да аҕыйаабат

Саха Сириин үрдүнэн уопсайа 1100 баһаар түбэлтэ-тэ бэлиэтэнэн турар (2024 сыл -1142 баһаар,-3.7 бырыһыан), баһаарга 33 киһи былдьаммыт (2024 сылга-35 киһи), ол иһигэр оҕото-2, 2024 сылга -7).

Чурапчы улуунун үрдүнэн быйылгы 2025 сыл сангатытан бу күммүтүгэр дылы уопсайа 12 баһаар бэлиэтэннэ (2024-14 баһаар бэлиэтэммитэ). Быйылгы сылга 2 киһи өлүүлээх баһаардаахпыт, иккиэннэрэ киһи олорор дьиэтигэр-уотугар буоллулар.

Хас биирдии ыал аһаҕас уоту дьиэтигэр-уотугар туттуута олус элбэх буолар. Чааһынай дьиэ, баанньык, гараж оһоҕун оттортон саҕалаан, уокка холбонон туттар прибордарбыт ахсаанын ааҕан сиппэкиин. Олох ситимэ сайдан истэҕин аайы туттуу-хаптыы өттүгэр эмиз сэрэби күүһүрдүөххэ наада. Ол гынан баран үксүгэр дьон баһаартан сэрэхтээх буолуу быраабылаларын тутуспакка, баһаар тахсыыта сылтан сыл аҕыйаабакка, ардыгар киһи былдьаныылаах баһаардар тахса тураллар.

Кыстык кэмэ кэлэринэн ыаллар дьиэлэригэр-уоттарыгар өрөмүөн үлэтин ытталлара элбиир. Онно эбии уоту туттуубут-туһаныбыт элбиир. Билингэтэн оттуллар оһох алдьаныылаах буоллаҕына өрөмүөн үлэтин көрөн сыһыналары көннөрүөххэ наада. Дьиэ-уот эргэрбит, синнибит проводкатын анал үөрэхтээх испиэлиискэ уларыттарар, өрөмүөннэтэр ирдэнэр. Бу сүрүн үлэлэри, туох эрэ көннөрүүлэр баар буоллаҕарына тымныы түһүөн иннинэ онгостор ордук буолуо. Хас биирдии киһи бэйэтин дьиэтин, баайын-дуолун бэйэтэ эрэ бас билэр, тупсарар кыахтаах, онгостор эбээһинэстээх. Билигин дьиэҕэ туруоруллар баһаар буоллаҕына бастакынан булар уонна тыаһаан биллэрэр автономнай дымовой пожарнай извещатель хас биирдии дьиэҕэ баар буолуохтаах диэн иһитиннэрэбит. Сыаната ортунан 700 солкуобай буолар.

Баһаартан сэрэхтээх буоларгытын өссө төгүл сана-табыт. Баһаар буолар түгэнигэр 101,112 нүөмэрдэргэ эрийэн биллэрэбит.

Марианна Захарова,

Чурапчытаагы 38-с нүөмэрдээх уоттан быһыыыр этэрээт инструктора.

# Якутскэнерго наминает: куда обращаться и что делать если обнаружили оборванный провод

В связи с неблагоприятными погодными условиями, участвовавшими дождями и грозами энергетики ПАО «Якутскэнерго» обращаются к жителям Якутии.

## Уважаемые якутяне!

Находясь в черте города, на частном секторе, на территориях дачных кооперативов, на природе, в сельских населенных пунктах, летниках, обращайтесь внимание на состояние опор и проводов линий электропередачи во избежание случаев электротравматизма и несчастных случаев.

В случае обнаружения свисающего, лежащего на земле или искрящегося провода или его обрыва ни в коем случае не приближайтесь к нему на расстояние ближе 8 метров (20 шагов)!

Если вы все-таки попали в зону «шагового напряжения», нельзя отрывать подошвы от поверхности земли; следует передвигаться в сторону удаления от провода «гусиным шагом» – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Жителям сельских населенных пунктов необходимо обратить внимание на состояние внутридворовых сетей. Неправильный, кустарный монтаж внешней электропроводки, не

### ЯКУТСКЭНЕРГО НАМИНАЕТ

Об экстренных ситуациях сообщите по телефонам

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ЦЭС):

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВЫХ И СРОЧНЫХ РАБОТАХ ЭНЕРГЕТИКОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЭС ЦЭС +7 (4112) 21-55-68	ПОКРОВСКИЙ РЭС +7 (41144)-43-276, 41-827
АМГИНСКИЙ РЭС +7 (41142)-42-014, +7 (924) 460-14-26	ТАТТИНСКИЙ РЭС +7 (41152)-41-483
БЕРДИГЕСТЯХСКИЙ РЭС +7 (41131)-41-443	ТОМПОНСКИЙ РЭС +7 (41153)-41-757, +7 (914) 106-12-42
БОРОГОНСКИЙ РЭС +7 (41161)-43-043, +7 (914) 100-30-37	ЧУРАПЧИНСКИЙ РЭС +7 (41151)-41-833
МАЙИНСКИЙ РЭС +7 (41143)-41-638, 41-049	ЭЛЬДИКАНСКИЙ РЭС +7 (41141)-34-348, 34-352

отвечающий элементарным требованиям безопасности, может привести к трагическому исходу.

Всех якутян призываем: обо всех случаях перерывов в электроснабжении, при обнаружении обрывов, схлестов и искрения проводов, падения опор линий электропередачи незамедлительно сообщать в районы электрических сетей (РЭС).

**В Чурапчинский РЭС по номерам: +7 (41151)-41-833.** Также

можете сообщить в Контакт-центр «Якутскэнерго» по бесплатному многоканальному телефону **8-800-100-22-05** или через телеграмм-бот **@Yakutskenergo\_ZadayVopros\_bot**.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя!

Пресс-служба Центральные электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

## Уважаемые граждане!

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:**

● УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;

● НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;

● НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;

● ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА;

● НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛОМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;

● НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;

● НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;

● НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;

● УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ;

● ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ;



## КУТУРБАН

Тапталлаах уоллара

**МАКАРОВ Николай Николаевич**

анал байыаннай дьайыыга ытык изьин төлүү сылдьан олохтон туораабытынан бииргэ үлэлээбит коллегабытыгар Саргылана Дмитриевнага уонна кини дьиэ кэргэнигэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

«Чурапчы» ТХПК коллектива.

Чурапчы сэлиэнньэтин олохтооһо, күндү таптыыр дьуөгэбит, бииргэ үөрэммит доборбут

**ЛАЗАРЕВА Ольга Петровна**

соһуччу ыарахан ыарыыттан күн сириттэн күрэммитинэн кэргэнигэр, оһолоругар, кийииттэригэр, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Бииргэ үөрэммит доботторо.

Тапталлаах эдьийиэ

**ЛАЗАРЕВА Ольга Петровна**

соһуччу ыарахан ыарыыттан күн сириттэн күрэммитинэн күндү кийииппитигэр Аинага, чугас дьонугар, Лазарев Владимир Кирилловичка, кини оһолоругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Чурапчыттан Дьячковскайдар, Макаровтар.

С глубокой скорбью восприняли известие о скоропостижной кончине уважаемого

нами человека, жителя Чурапчинского наслега, любимого мужа, отца и бабушки

**КУСАИНОВА Нуралы Жамкамбетовича**

Искренне соболезнуем супруге, нашей коллеге Закии, детям, родным и близким умершего.

Коллектив Чурапчинского быткомбината.

"САНА ОЛОХ" хаһыат

Кылаабынай эрдэктэр **ГОРОХОВА Людмила Владимировна**

Эрдэктэр: СӨ Бырабыыталыстыбата, Саха Өрөспүүбүлүтэттэн "Сахабачыт" Сударыстыбанынай автономнай тэрииттэ.

Таһаарааччы: СӨ "Сахабачыт" ГАУ  
Таһаарааччы аадырыһа: 677000, Дьокуускай к. Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhabachat@mail.ru. Российскай Федерация Роскомнадзор СӨ салалтатыгар 2020 с. бос ыйын 3 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмөрү – ПИ №ТУ14-00559.

Эрдэктэр аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., П.П.Пиннигина, 26 а. Төлөгүннөрүбүт: эрдэктэр – 41-332, отделеһар – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Ааптар суругар этиһитер санаа редакция позициятыгар мэдэһи сөп түбэлтэр буолуулар. Суруука ыйыһылар чахыһылар кырдыкыһахтарыгар этиһитиһиһи ааптар тус бэйэтэ сүтэр.

Индексэ: ПИ964. Бэчээкэ сакаас № 32 (12011). Кээмэйэ 2 бл. Ахсаана 810. Хаһыат сыаната 26 солк. Хаһыат нэдиэлэһэ биирдэ: бээтинсэһэ таһар.

Хаһыат 14.08.2025 с. бэчээкэ бэриһинэ, 15.08.2025 с. таһыста. Дьокуускай к. Виллойскай переулок, 20 №-дээх дьэһитигэр, "Ю.А. Гагарин аатынан Дьокуускайдаагы өрөспүүбүлүкэтэһи типография" АУо бэчээттэннэ.



@SANAOLOH